



NATIONAL SENIOR CERTIFICATE EXAMINATION
NOVEMBER 2019

**SETSWANA PUOTLALELETSO YA NTLHA: PAMPIRI YA II
SETSWANA FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: PAPER II**

MARKING GUIDELINES

Nako: 2½ diura

Maduo: 100

These marking guidelines are prepared for use by examiners and sub-examiners, all of whom are required to attend a standardisation meeting to ensure that the guidelines are consistently interpreted and applied in the marking of candidates' scripts.

The IEB will not enter into any discussions or correspondence about any marking guidelines. It is acknowledged that there may be different views about some matters of emphasis or detail in the guidelines. It is also recognised that, without the benefit of attendance at a standardisation meeting, there may be different interpretations of the application of the marking guidelines.

KAROLO A DIKWALO TSA PADI

POTSO 1 DIKWALO

Dipoelothuto tsa bobedi, boraro le bone: ***Go buisa le go lebelela/bogela; go kwala le go tlhagisa; gammogo le tiriso ya puo.***

PADI SAMORERWANA: M. D. MOTHOAGAE

1.1 1.1.1 Monna wa ga Keitheng/Ke ngwana wa ga Modisapodi le Mmakgotlaetsile.

1.1.2 Ke sebare sa ga Pelotshweu, o nyetse kgaitse die Pelotshweu.

1.1.3 O ne a tshoga gore fa Pelotshweu a ka boela gae ena o tshwanelwa ke go tswa kwa kgosing a ye go nna kwa ga gagwe, mme o tlile go tswa ke gora diatleng ka e ne e le ena a tlhokometseng leruo le le mo gae.

- 1.1.4
- O montle.
 - O mosetlhana.
 - O na le ditshegisabaeng.
 - Meno a masweusweu.
 - O leitlhokgomo.
 - Marokwa ka mmala. (DINTLHA TSE 3 FELA)

[Dikarabo tsa batlhatlhojwa tse di nepagetseng di elwe tlhoko.]

1.1.5 Gaboitlodiwe o ne a setse a itirile ngwana le gofejane wa ga kgosi Gaboutlwelwe. Ke ena a neng a laola tsotlhe fa kgosing, dikgomo tsa meraka e e fa gae, dinku le dipodi. Fa Pelotshweu a boa o ile go tswa ke dijo ganong.

1.1.6 Batsadi ba ga Gaboitlodiwe, Modisapodi le mogatse, ba ne ba ya kwa kgosing go ya go kopela ngwana wa bona sego sa metsi. Maikaelelo e ne e le go ba bulela dikgoro kwa kgosing. Modisapodi o ne a lekile maano a go sukola bomogoloe ba matlo a matona kwa kgotleng gore go tsene ena, mme go retetse. A bona gore botoka ke go nyadisa morwae morwadia kgosi.

1.2 Pelotshweu o ne a sa boelela kgosi Gaboutlwelwe gore modiri wa bolwetse jwa ga Kgosimore ke mogwe wa gagwe Gaboitlodiwe. Pelotshweu o ne a ya kwa Bopedi go batlela morwae Kgosimore thuso. Kwa Bopedi matwetwe o ne a mmolelela gore modiri wa dilo tsotlhe tse ke yo mogwe wa lelapa la gaabo. O ile a tlhalosa fa go ile go nna bokete go ka alafa Kgosimore ka a diretswe kwa mophatong. A tlhalosa fa ba diegile go batla thuso ka jaanong bolwetse bo setse bo medile ka medi. Matwetwe a solofetsa go alafa Kgosimore fela ka bolwetse bo setse bo tseneletse, bo ka ithagisa gape fa a tsofala. Pelotshweu a kopa matwetwe go alafa Kgosimore. Matwetwe a bua fa badimo ba ga Kgosimore ba le thata, ba le bogale. Fa ba batla a di busetsa morago a ka dira jalo ka bonako. E ka re ba ise ba fitlhe kwa gae, di bo di setse di boetse morago. Pelotshweu a gopola kgaitshedie le bana fa di ka busetswa morago, mme a ikgwedisa gore badimo le Modimo wa gagwe ba tlaa mmusolsetsa, molato o tlaa sekwa le go atlholwa ke ditshoswane.

Kgosimore o ile a boa kwa Bopedi a fodile, a nna ngwaga oo mo gae. O ne a nnisa Gaboitlodiwe le Keitheng ka letswalo, ba boga fa ba mmona. Kgosimore o ne a sa rate Gaboitlodiwe. O ne a utlwile matwetwe fa a ne a boelela rraagwe gore Gaboitlodiwe ke ena motlhodi wa bolwetse jwa gagwe le gore rraagwe o ganne matwetwe a di busetsa morago. Fa a botsa rraagwe lebaka la go gana di busetswa morago a bua gore kgosi ga e bolaye morafe. Kgosimore o ne a batla go boelela rraagwemogolo se se mo jeleng, mme a tlhokofala ba ise ba nne fa fatshe ba bue ka bolwetse jwa gagwe.

1.3 Gaboitlodiwe o ne a simolola go nna letshwenyo mo motseng. O ne a tletse mathaithai bobbe. A le borumolano le bogagapa, a tshwarisitse kgosi Gaboutlwelwe bothata. Go nna mogwe wa kwa kgosing go ne go mo ile tlhogong. Kgosi o ne a aga a mo koba kwa kgosing, mme Keitheng a lele, kgosi a tshwanelwe ke go mo itshwarela ka a ne a sa batle go utlwisa gofejane wa gagwe botlhoko. Kgosi o ne a setse a ikotlhaela go dumela le go amogela Modisapodi a mo nyalela. Ka fa Keitheng o ne a bona fa mogatse a tshwenngwa, a rumolwa, a gobeletwa le go atlholelwa lefela. O ne a ipona a sa ronwe ke bogosi gonne a nna kwa kgosing, ke ena a tlhokometseng leruo le le mo gae. O ne a simolola go tsenya Keitheng mowa wa bolotsana, mme kgosi Gaboutlwelwe a ba leleka, ba ya go ikagela.

- 1.4 Pelotshweu o ne a ya go bona Gaboitlodiwe le Keitheng. Ba ne ba tshaba go bolelela Pelotshweu se ba se dirileng monnamogolo, le go mmotsa maikutlo a gagwe ka seo. Pelotshweu a itidimalela a se ba botse sepe, a ipoleletse gore se ba se boleletseng monnamogolo le ena ba mmolelele. Keitheng a ipeta pelo, a bolelela Pelotshweu gore e ne e se ka mowa o o maswe, ba ikotlhaya thata. A rapela Pelotshweu go ba rapelela kwa go rraagwe. Pelotshweu o ne a utlwiwa botlhoko ke dikeledi tsa ga Keitheng, mme a ba kgalemela ka bogale jo e neng e le lwa ntlha ba bo bona mo go ena. A bolelela Gaboitlodiwe gore o megagaru, ga a itse gore o batla eng gonne ba ja thoto ya ga kgosi Gaboutlwelwe. A re ba tagwa ke kgora. A botsa Gaboitlodiwe gore fa a leka go direla bana ba gagwe boswa ka dikgomo tsa ga rraagwe, a di kopane le tsa rraagwe Modisapodi gongwe ena ga a itse. Keitheng a thubega ka selelo fa Pelotshweu a emelela, a ingaparela ka ena. Fa a didimalela, Pelotshweu a laela, a ba bolelela fa ena a ba itshwaretse, e bile ga a ba solofetse sepe go tswa go kgosi Gaboutlwelwe gonne ba mo utlwisitse botlhoko thata le go mo tsenya bolwetse. Ka phirimane ya le le latelang ke fa Pelotshweu a goroga fa ga kgaitse. O ne a sa nwe bojalwa, fela a rata go nwa khadi thata go ntsha lenyora. A fitlhela Gaboitlodiwe a e dirile ka mana a dinotshe. Ba mo siela ka bekere, a e beletsa kwa. Morago ga metsotso e se kae, Pelotshweu a tlhatsa a bo a sala e kete o tlaa tlhatsa mala. Pelotshweu a gakgamatswa ke se, gore ena ga se lesele a ka tlhatsisiwang ke dijo. Gaboitlodiwe le Keitheng ba tshoga thata gore kana fa a ka lwala o tshwanelwa ke go ya ngakeng, mme yona e tlile go utolola sephiri. A botsa Gaboitlodiwe gore khadi ya gagwe e na le eng, ena a inanatha a sa itse se a se buang. Pelotshweu a belaela sengwe, a se tlhola a itisa. BoGaboitlodiwe ba sala ba thulanya ditlhogo ba tshogile. Pelotshweu a ya kwa go rraagwe malatsinyana morago ga khadi a ile go ba kopela maitshwarelo. Monnamogolo Gaboutlwelwe ka pelo ya botsadi a ba itshwarela. Ba boela kwa kgosing, Gaboitlodiwe a itlhopha metlhala.

KAROLO B DIKWALO TSA TIRISANO

POTSO 2 LEKWALO LA BOTSALANO

PAPETLANA YA KABOMADUO YA DIKWALO: LEKWALO LA BOTSALANO/LEKWALO LA SEMMUSO/PUO.

Maele						Simbolo	Tlhaloso
100	70	50	40	30	20	A+	
97	68	48	38	29	19	A	Matsetseleko: Bokgoni jo bo dinaledi; bopaki jo bo itlhaotseng; boikakanyetsi le setaele sa gagwe.
93	66	46	36	28	18		
90	64	45	34	27	17		
87	62	44	32	26	16		
83	60	52		25			
80	56	40		24			
77	55	38	30	23	15	B	Siame thata: Bokgoni ga bo a itlhaola; kagego e teng; o a itlhalosa, le boikakanyetsi bo tennyana.
75	53	37	29	22	14		
73	51	36	28	21			
70	49	35					
67	48	34	26	20	13	C	Siame: Tlhagiso e tlhamaletse, e phepa; thulaganyo e ntle; tlhatlologano le dikakanyo di a kgotsofatsa.
65	46	32	25	19	12		
63	44	31	24	18			
60	42	30					
57	41	28	22	17	11	D	Magareng: Tlhagiso e tlhamaletse; karabo e lekanetse, diphoso di mmalwa.
55	39	27	21	16	10		
53	37	26	20	15			
50	35	25					
47	34	23	18	14	9	E	Bokoa: Megopolo, dikakanyo le boithaloso di bokoa; tirisopuo e bokoa.
45	32	22	17	13	8		
43	30	21	16	12			
40	28	20					
37	27	18	14	11	7	F/FF	Bokoa thata: Diphoso; o rutegilenyana; megopolo e bokoa; thutapuo ga e yo; go tlhakatlhakane.
35	25	17	13	10	8		
33	23	16	12	9			
30	21	15					
27	20	14	11	8	5	G	Pheilo e tlhamaletse: Ga e botlhale; e tsamaela kwa bosarutegang.
23	16	12	9	7	4		
20	12	10	7	6	3		
17	10	8	6	5	2		
13	8	7	5	4			
10	7	5	4	3			

PALOGOTLHE: 20

Dirisa dipalo le disimbolo tse di ntshofaditsweng gobo di tsamaelana le palogotlhe ya dipotso, ke gore 30. Fa o tshwaya kagego ya lekwalo ela tlhoko gore lekwalo la semmuso le na le: diaterese tse pedi, ditumediso, setlhogo, mmele le bokhutlo, fa lekwalo la botsalano lona le na le: aterese, ditumediso, mmele le bokhutlo.

POTSO 3 DIKWALO TSE DI KHUTSHWANE

PAPETLANA YA KABOMADUO YA DIKWALO TSE DIKHUTSHWANE.

TSA BOTSHELO JWA MOSWI

Ela tlhoko: Maikaelelo a Papetlana e, ke go go kaela tebang le kabo ya maduo. Itse gore potso e, e ikaegile le go remelela mo kagegong ya tsa botshelo jwa moswi. Le fa papetlana e e bua ka ga matseno, mmele le bokhutlo, wena o itse gore tsa botshelo jwa moswi di bopegile jang. O tshwanetse go ranola kagego e, ke gore tthatologano ya dikakanyo kgotsa diteng.

Kgaoganyo ya maduo	Diteng	Kagego	Tirisopuo 1	Tirisopuo 2		
Phopholetso ya ntlha	Dikakanyo tsa serutwa. Maikutlo, mokwalo, boitshimololeli	Thulaganyo/ Kagego: Temana ya matseno le ya bokhutlo; tatelano ya ditemana	Tlhamo ya dipolelo, motswako, mopeleto le matshwao-puiso	Puo, tiro ya maele, tlotlofoko.	Palogotlhe ya kgaoganyo.	Maduo a bofelo.
10	5	2	2	1	10	10

D: 5

K: 2

P: 3

Palogotlhe: 10

Maduo otlhe: 100